`
ވޮލިއުމް: 48 އަދަދު: 1058 ތާރީޚު: 25 ޝަޢުބާން 1440 – 30 އެޕްރީލް 2019 އަންގާރަ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2019/R-1030
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަ ވާއިދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ފޮނުއްވާނީ legalaffairs@po.gov.mv އަށެވެ.
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު: 3336211, 3336102
ފެކްސް: 331 0274
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

ވޮލިއުމް: 48 އަދަދު: 1058 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަ ވާއިދު
ތަޢާރަފު 1. މިއީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި، ޤާނޫނު
ނަންބަރު 10/2008 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުން ބާރު ލިބިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(ގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ)ހ(އާއި 15 ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ޝަރުޠުތަކަށް ބަލައިގެން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
އިންޓަވިއު ކުރާނެ 2. (ހ) އިންޓަވިއު ކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި އެ ދާއިރާތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާކްސް ތިރީގައި
ދާއިރާތަކާއި ސުވާލުތައް
މި ވަނީއެވެ.
ކަނޑައެޅުން
1. ދުސްތޫރީ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި، ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި
މިންވަރު 8(މާކްސް)
2. އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު 7(މާކްސް)
3. މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމުގެ ސިފަ
ހުރި މިންވަރު 6(މާކްސް)
4. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ފަރިތަ ވެފައިވާ މިންވަރު 5(މާކްސް)
5. ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު ހުރި
މިންވަރު 4(މާކްސް)
6. ހުށިޔާރުކަމާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި މިންވަރު
5(މާކްސް)
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން ކުރެވޭނެ ސުވާލުތައް،
އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
3

ވޮލިއުމް: 48 އަދަދު: 1058 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި، 3. (ހ) ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
އިންޓަވިއުއަށް
1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި އަޚްލާޤާއި
ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތައް
ސުލޫކުގެ ބައިން މާކްސް ދިނުމަށްފަހު، ޝަރުޠުހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓެއް
ކަނޑައެޅުން
އިންޓަވިއު ޕެނަލުން އެކުލަވައިލާން ވާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ
ލިސްޓެއްވެސް އެކުލަވައިލާން ވާނެއެވެ.
އިންޓަވިއު 4. (ހ) ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އިންޓަވިއު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
(ށ) އިންޓަވިއު ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު، އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާ ންމުކޮށް އެކަން އިޢުލާ ނު ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި
3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ
އިންޓަވިއު ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ) އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މާކުސް ދޭންވާނީ، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު
1 ގައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އަދި ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތީން އިންޓަވިއުގެ ބައިން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިންޓަވިއު ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ
މެންބަރުން މާކްސް ދޭނެ ޝީޓެއް ތައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
(ރ) އިންޓަވިއުއަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާކުހުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއިން ފާސްވުމަށްޓަކައި
މަދުވެގެން ދެބައިކުޅައެއްބައި މާކްސް ލިބެންވާނެއެވެ. އަދި އެ އަދަދަށް މާކްސް
ލިބިފައިނުވާ ކެންޑިޑޭޓުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހޮވުމުގައި ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.
(ބ) އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް މާކްސް ދިނުމަށްޓަކައި، އިންޓަވިއު
ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އިންޓަވިއުއަށް ވަކިން މާކްސް ދޭނެ
ޝީޓެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއު ނިމުމުން، ވަގުތުން އިންޓަވިއު
ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން މާކްސް ޝީޓުތަކުގައި ސޮއި ކުރަން ވާނެއެވެ.
(ޅ) އިންޓަވިއުކޮށް ނިމުމަށްފަހު، އިންޓަވިއު ޕެނަލުގެ މެންބަރުން އިންޓަވިއުއަށް ދީފައިވާ
މާކުހާއި ކްރައިޓީރިއާގައިވާ އެހެން ބައިތަކަށް ލިބިފައިވާ މާކްސް އެއްކުރުމަށްފަހު،
ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު ޖުމުލަ މާކްސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ލިބުނު މާކްސްތައް އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިސްޓު ތަރުތީބު
ކުރާނީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބުންނެވެ.
4

ވޮލިއުމް: 48 އަދަދު: 1058 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ކ) އިންޓަވިއުކޮށް ނިމުމަށްފަހު، މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކްސް ދީފައިވާ
ގޮތުގެ ލިސްޓު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު ކޮމިޝަނުގެ
މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޕެނަލުގެ މެންބަރުން ވަކިވަކި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
މާކްސް ދިން ޝީޓުތައް ރިފަރެންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ބެލޭނެގޮތަށް
އޮންނަން ވާނެއެވެ.
އަޢްޔަނުކުރާނެ ފަނޑިޔާރުން 5. (ހ) އިންޓަވިއު ޕެނަލުގެ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހު، ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަޢްޔަނުކުރާނެ
ކަނޑައެޅުން
ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
(ށ) 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނާ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހު، ލިސްޓުގެ އެންމެ
މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބުން ފަހަރަކު ކެންޑިޓޭޓަކަށް
ވޯޓުނަގައި، ކޮމިޝަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތިފާޤުން އެކަމަށް އެންމެ
ފުރަތަމަ ހޮވޭ ކެންޑިޑެޓުންގެ ތަރުތީބުން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރަން
ނިންމަންވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ނަންތަކަށް
(ނ) ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ނަންތައް ތަރުތީބު ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފަހަރަކު ނަމަކަށެވެ. މިގޮތަށް
ވޯޓަށް އެހުމުން ވޯޓްދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޝަނުން
އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރަން
ނިންމަންވާނެއެވެ. ލިސްޓުގެ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓް
ނުދިން މެންބަރަކު ވޯޓު ނުދިން ސަބަބު ޖަލްސާގައި ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ.
(ރ) 2 (ދޭއް) ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ
މާކްސް އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ، ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް
އަހާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
ފަނޑިޔާރުކަމަށް 6. (ހ) އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް
ޢައްޔަނުކުރުން
އެ ފަރާތްތައް ހޮވުނުކަން، އަދި ނުހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތައް ނުހޮވުނުކަން،
ކޮމިޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ) ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ
އިދާރާއިން ކޮށް ނިންމަން ވާނެއެވެ.
5

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢަ އްޔަ ނު ކުރުމުގައި މާކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ކްރައިޓީރިއާ
ޖަދުވަލު 1
އެންމެ
ނަންބަރު ކްރައިޓީރިއާ މާކްސް ދެވޭގޮތް މާކްސް ގިނަވެގެން އިންސައްތަ
ދެވޭ މާކްސް
1 އިސްލާމީ ޝަރީ ޢާއިން ޑިޕްލޮމާ
23
ޤާނޫނުން ޑިޕްލޮމާ
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ޑިޕްލޮމާ 24
ތަ ޢު ލީ މު
އިސްލާމީ ޝަރީ ޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ +3
އިސްލާމީ ޝަރީ ޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން މާސްޓާސް ޑިގްރީ +3
އިސްލާމީ ޝަރީ ޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ޕީ.އެޗް.ޑީ +3
އިސްލާމީ ޝަރީ ޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން އޮނާސް ޑިގްރީ މާސްޓާސް +1
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ޑިގްރީ މާސްޓާސް ޕީ.އެޗް.ޑީ +1
ނޯޓު:
(1 "އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން އޮނާސް" މި ބަޔަށް އެއް ސެޓުފިކެޓަށް ވުރެ ގިނަ ސެޓުފިކެ ޓު ހުށަހެޅި
ނަމަވެސް، ލިބޭނީ ގިނަވެގެން 1 (އެކެއް) މާކުހެ ވެ.
(2 "އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން" މި ބަޔަށް 1)އެކެއް(ސެ ޓުފިކެޓަށް ވުރެ ގިނަ ސެ ޓުފިކެޓު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، ލިބޭނީ ގިނަވެގެން 1)އެކެއް(
މާކުހެވެ.
(3 ޤާނޫނު، ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ، ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން، ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ފަސްޓް ޑިގްރީ ހާސިލުނުކޮށް މި 3)ތިނެއް(ދާއިރާއިން
މާސްޓާސް ނުވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ތަޢުލީމީ ބައިން ލިބެންވާ މާކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(4 ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުނުކޮށް ޑިގްރީ ނުވަތަ މާސްޓާސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނަމަ، ޑިގްރީ ނުވަތަ މާސްޓާސް ހަ ދައިފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން ކަމަށްވާ ނަމަ، އެ ޑިޕްލޮމާއަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާކުހެއް ދެވޭނެއެވެ.
(5 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކުން ހުށަހަޅާ ސެޓުފިކެޓަކަށް މާކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(6 ސެޓުފިކެ ޓުގެ ބާވަތް ކަނޑައަޅާނީ އެ ކިޔެވި މަރުކަޒެއްގެ ބޯޑުން ކަނޑައަ ޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިފައެވެ.
މި ބައިގެ ޖު މު ލަ 35% 35

2 ތަ ޖު ރިބާ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤަނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ނުވަތަ އެ ދެކަމުން ކުރެ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ލީގަލް މަޤާމެއްގައި
15
ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް 2 (ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ނަމަ.
ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤަނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ނުވަތަ އެ ދެކަމުންކުރެ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ލީގަލް މަޤާމެއްގައި
ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް 2 (ދޭއް) އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް 1 (އެކެއް) މާކުހެވެ. އަދި އަހަރު ގުނުމުގައި
5
ބަލާނީ، ބުނެވިދިޔަ 2 (ދޭއް) އަހަރު ނުލައި، ގިނަވެގެން 5 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. (އަހަރު ހަމަކުރަން ބަލާއިރު
6 (ހައެއް) މަސް ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ނަމަ، އިތުރު 0.5 (ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.)
ނޯޓު: ތަޖުރިބާގެ ބައިން 2 (ދޭއް) އަހަރުދުވަހާ ހަމަޔަ ށް މާކްސް ދޭއިރު ފަނޑިޔާރުކަމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ވެސް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ ކަމެއް ކޮށްފައިވާ
މުއްދަތަކަށް 2 (ދޭއް) ބައިންވެސް މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް މާކްސް ދޭއިރު ފުށުއަރާ ނަމަ، ފުށުއަރާ މުއްދަތުގައި މާކްސް ދޭނީ އެންމެ ގިނައިން މާކްސް
ލިބޭ ބައިންނެވެ.
މި ބައިގެ ޖު މު ލަ 20% 20
3 އަ ޚް ލާ ޤު ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އަޚްލާޤީ ބައިން ޝަރުޠު ހަމަވުމުގެ އިތުރުން، އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ނެތުމާ އެކު، ތައުދީބީ 5
ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި ނެތުން.
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އަޚްލާޤީ ބައިން ޝަރުޠު ހަމަވުމުގެ އިތުރުން، ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތުން. 0
ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި ވާ ނަމަ، މި ބައިން އެއްވެސް މާކުހެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 0
މި ބައިގެ ޖު މު ލަ 5% 5
4 އުމުރު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް އުމުރުން 25 (ފަންސަވީސް) އަހަރު ފުރި، 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) އަހަރު ނުފުރޭނަމަ. 5
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް އުމުރުން 46 (ސާޅީސް ހައެއް) އަހަރު ފުރި، 55 (ފަންސާސް ފަހެއް) އަހަރު ނުފުރޭނަމަ. 3
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އުމުރު 56 (ފަންސާސް ހައެއް) އަހަރުން މަތިނަމަ. 0
މި ބައިގެ ޖު މު ލަ 5% 5
5 އިންޓަވިއު ޤާބިލުކަން ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަވިއު 35% 35
މުޅި ޖުމްލަ 100% 100